WIKIPEDIA

Bahasa Croatia

Bahasa Croatia adalah bahasa dari kumpulan barat bahasa Slavik Selatan yang digunakan primernya oleh orang Croatia. Ia adalah salah satu dari versi piawai dari diasistem Slavik Selatan-Tengah. Croatia alfabet: 27(A-Ž) + 3 (Dž,Lj,Nj)=30 + 2 (i+e=ije, r+r=ŕ) = 32

A a	B b	C c	Č č	Ć ć	D d	Đ đ
Dž dž	E e	F f	G g	H h	I i	J j
K k	L l	Lj lj	M m	N n	Nj nj	O o
P p	R r	S s	Š š	T t	U u	V v
Z z	Ž ž	(ie)	(ŕ)			

bersambung....

Bahasa Croatia	
Hrvatski	
Asli di	Croatia, Bosnia dan Herzegovina dan lain-lain
Wilayah	Eropah Tengah, Balkans
Penutur asli	6,214,643 (1995) (*tiada tarikh*)
Keluarga bahasa	Bahasa Indo-Eropah ▪ Slavik ▪ Slavik Selatan ▪ Slavik Selatan Barat ▪ **Bahasa Croatia**
Status rasmi	
Bahasa rasmi di	Croatia, Bosnia dan Herzegovina, Burgenland (Austria), Vojvodina (Serbia)
Dikawal oleh	Majlis Piawai Norma Bahasa Croatia
Kod bahasa	
ISO 639-1	`hr`
ISO 639-2	`scr` (B) `hrv` (T)


Croatian dialects in Croatia and Croatian majority areas in BiH (1991)
In Croatia
🟦 Chakavian
🟪 Kaikavian
🟩 Shtokavian
In Croatian majority areas in BiH (1991)
🟩 Shtokavian

Bahasa-bahasa berbeza

Bahasa Inggeris	Bahasa Croatia	Bahasa Serbia
Compare	Usporedba	Поређење (Poređenje)
Europe	Europa	Европа (Evropa)
Netherlands	Nizozemska	Холандија (Holandija)
Italians	Talijani	Италијани (Italijani)
Universe	Svemir	Васиона (Vasiona)
Spine	Kralježnica	Кичма (Kičma)
Air	Zrak	Ваздух (Vazduh)
Education	Odgoj	Васпитање (Vaspitanje)
Week	Tjedan	Седмица (Sedmica)
History	Povijest	Историја (Istorija)
Pantaloons	Hlače	Панталоне (Pantalone)
Belly	Trbuh	Стомак (Stomak)
Science	Znanost	Наука (Nauka)
Personally	Osobno	Лично (Lično)
Persona	Osoba	Лице (Lice)


SLOVENIA
HUNGARY
ROMANIA
CROATIA
SERBIA
Adriatic Sea
ITALY
MONTENEGRO
KOSOVO
ALBANIA
MACEDONIA

Areas where Croatian language is spoken (as of 2006)

United Nations	**Ujedinjeni Narodi**	**Уједињене Нације (Ujedinjene Nacije)**
Bread	**Kruh**	**Хлеб (Hleb)**
Artificial	**Umjetno**	**Вештачки (Veštački)**
Cross	**Križ**	**Крст (Krst)**
Democracy	**Demokracija**	**Демократија (Demokratija)**
Detection	**Spoznaja**	**Сазнање (Saznanje)**
Island	**Otok**	**Острво (Ostrvo)**
Officer	**Časnik**	**Официр (Oficir)**
Road traffic	**Cestovni promet**	**Друмски саобраћај (Drumski saobraćaj)**
Autobahn	**Autocesta**	**Аутопут (Autoput)**
Length	**Duljina**	**Дужина (Dužina)**
Association	**Udruga**	**Удружење (Udruženje)**
Factory	**Tvornica**	**Фабрика (Fabrika)**
General	**Opće**	**Опште (Opšte)**
Christ	**Krist**	**Христос (Hristos)**
I'm sorry	**Oprosti**	**Извини (Izvini)**
Native language standard	**Materinski jezićni standard**	**Матерњи језички стандард**

Rencana berkaitan bahasa ini ialah rencana tunas. Anda boleh membantu Wikipedia dengan mengembangkannya (https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Croatia&action=edit).

Wikipedia ***Bahasa Croatia***,
ensiklopedia bebas

Diambil daripada "https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Croatia&oldid=4206767"

Laman ini kali terakhir disunting pada 03:16, 26 November 2017.

Teks disediakan dengan Lesen Creative Commons Pengiktirafan/Perkongsian Serupa; terma tambahan mungkin digunakan. Lihat Terma Penggunaan untuk butiran lanjut.